


Mmofra Twerε Kronkron de reba

Mfirinhyia Aduanan



Ɔtwerefoo: Edward Hughes

Dee ɔyeε mfonini ahodoɔ: Janie Forest
Alastair Paterson

Ɔsamufoo: Lyn Doerksen

Nkyereaseeni: Kwasi Adomako

Dee ɔtotoo ho nneema: Bible for Children
www.M1914.org


©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Se wonton nko ara dee a, wowo ho kwan se
wotwe anaase wotintim saa ayesem yi bi.



Bere a Onyankopɔn gyeε Israelfoo firii
Misraim no, Mose dii won anim wo ɔsoreε
mu. Ɔhyehyee ayeɔye nnowom. “Meɔ
nnowom ama Awurade efiri se wadi nkonim
animuonyam mu.” Mose too nnowom faa
nneema akeseε a Onyankopɔn aye ama
Israel nyinaa ho.

HALELUYA!
ANIMUONYAM NKA
ONYANKOPɔN!



Wodii serɛ so nnansa no nkurofoɔ a na sukɔm de wɔn no hunuu nsuo bi. Nanso wɔantumi annom nsuo nwononwono yi. Sɛ anka wɔbɛbo mpaɛɛ no, wɔnwiinwiie.

Na Onyankopɔn yam yɛ. Ɔmaa nsuo no yɛɛ papa a wɔbɛtumi anom.

3



Na ɛrekame ayɛ sɛ nkurofoɔ no nwiinwii wɔ biribiara ho. Wɔsuu sɛ, “Na yɛwɔ nnuane wɔ Misraim. Ɛsɛrɛ yi so deɛ ɔkɔn na ɛbɛkunkum yɛn.” Saa da no, Onyankopɔn somaa nnommaa a na wɔfrɛ wɔn aboko. Na nkurofoɔ no tumi kyere wɔn a wɔmmɛɛ.


4

Adeɛ kyee anɔpa no, Onyankopɔn somaa Mana. Na ɛyɛ paanoɔ bi a ne de te sɛ ɛwɔɔ na wɔde ayɛ. Anɔpa biara na Mana gugu fam sɛ wɔbɛsɛsa.

Ɔkwan wei so na Onyankopɔn nam maa ne nkurofoɔ aduane wɔ serɛ no so.


5

Na ɛtwa sɛ wɔde wɔn ho to Onyankopɔn so anɔpa biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔbɛnya aduane foforo adie. Nanso nkurofoɔ no bi boabooa mana no bi ano kɔsiii ho ɛmfa ho sɛ Onyankopɔn ka kyereɛ wɔn sɛ adeɛ bɛkye no na asɛɛ.



6

Ampa ara, nnora mana no dɔrɛɛ mmoa — gye sɛ homeda nko ara. Saa ɛda soronko a ɛto so nson no mu no nkurofoɔ no gyee wɔn ahome dii nnora mana no.




7

Onyankopɔn hwɛɛ Israelfoo no so wɔ serɛ no so. Ɔmaa wɔn aduane ne nsuo — na ɔboɔ wɔn ho ban firii atamfo nsam.

Bɛrɛ a Amalekfoɔ bɛto hyɛ Israelfoo so no, Israel kɔɔ so dii nkonim bɛrɛ tenten a Mose maa Onyankopɔn poma no soɔ no.




8



Onyankopɔn ka kyereɛ Israelfɔs no sɛ, “Sɛ motie me nne a mɔbɛyɛ me nkurɔfɔs a mayi mo.” Nkurɔfɔs no see Mose sɛ, “Dɛɛ Onyankopɔn bɛka biara no, yɛbɛyɛ.” Wɔbɛduruu bɛpɔ Sinai ase, na wɔtwɛnɛɛɛ bɛrɛ a Mose kɔhyiaa Onyankopɔn.

9



Mose dii nnaɸua aduanan wɔ Onyankopɔn nkyɛn. Onyankopɔn twɛrɛɛ Mmaransɛm Du no wɔ abɔɔ apono mmienɸu so. Ɔka sɛdɛɛ ɔpɛ sɛ Ne nkurɔfɔs bɔ won bra kyereɛ Mose.

10

1. “Monnya onyame foforo biara nka me ho.”

2. “Monnye anaa monkoto ohonin biara.”

3. “Mommɔ Awurade din basabasa.”

4. “Monkae Homeda, monnye no kronkron.”

5. “Monni mo agya ne mo na ni.”

6. “Monni awu.”

7. “Mommɔ adwaman.”


8. “Mommɔ korɔno.”

9. “Monni atorɔ.”

10. “Mommɔ apoo.”


11

12



Bɛrɛ a Mose ne Onyankopɔ wɔ bɛpɔ Sinai soɔ no Israelfɔs no yɛɛ amumuyɛdɛɛ bi. Wɔhyɛɛ Aaron sɛ ɔnye sika kɔkɔɔ nantwie — na wɔsomm ɛno mmom gyaa Onyankopɔn ho. Onyankopɔn bo fuu yie. Saa ara nso na Mose bo fuiɛ.

13



Bɛrɛ a Mose hunuu nantwie no na nkurɔfɔs no resa no, ɔgyaɛɛ abɔɔ apono no hwee fam. Mose de abufuo bubuu sika kɔkɔɔ bosom no. Wɔkumm atirimuɔdemfɔs a wɔsomm aboa no nyinaa.

14

Onyankopon hyee aboo apono no ananmu. Oka kyeree Mose se onsi ntomadan – ntomadan kesee a ofasuo atwa ho ahya - eho na Onyankopon ne Ne nkurofoɔ bɛtena. Na etwa se wosom Onyankopon wo ho. Ogya ne mununkum a na esi won anim no ma wohunuu se Onyankopon ka won ho.



15

Wobenee Kaanan no, Mose somaa nkurofoɔ du-mmienu se wonkɔsra asase a Onyankopon de ahye ne Nkurofoɔ bo no. Won a wokɔsraa kuro no nyinaa gye too mu se eye fe! Nanso won mu baanu, Yoshua ne Kaleb, gye diie se wonam Onyankopon mmoa so bedi asase no so.



16


Na du a wɔaka no suro nkuro ahooɔɔnfoɔ yi ne abrane a wɔwɔ asase no soɔ no. Wɔsisii apini se, “Yentumi mfa asase no.” Won weɛ firii nneema akeseɛ a Onyankopon



17

gyee de gyeɛ won firii Misraim.

Nkurofoɔ no dii annyeaniefɔɔ a wokɔsraa kuro no akyi. Wɔsuuie na woboabooa won ho se wobeko Misraim. Mpo, woyee se anka wobekum Mose!



18

Onyankopon gyeɛ Mose nkwa. Enna Oka kyeree nkurofoɔ no se, “Mobeowo ntwetwede wo esere so mfirmhya aduanan. Kaleb ne Yoshua nkoa ara, ne mom ma na wobɛnya nkwa se wobeduru asase a mokyiri no so.”



19

Mfirmhya Aduanan


Ayeseɛm a efiri Onyankopon asem,
Twerɛ Kronkron no mu,

wo

Exodus 15 - Numbers 14

“Wo nsem ano ma hann.”
Nnwom 119:130

20



12

60

21

Saa Twerε Kronkron mu ayεεm yi kasa fa yen Nyankopon Nwanwafoa a oboo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeaye nneεma bone pii, dee Ofre no bone no. Bone ho asotweε ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no so gyeε wo bone ho asotweε. Ena Yesu sore beyεε Oteasefoa bio besene koo Osoro Aheman mu! Se wogyε Yesu di na wosre no se Omfa wo bone nkyε wo a, Obeyε. Afei Obεba abεtena wo mu ama wo ne No atena afeboo.

Se wogyε di se yei ne nokorε no a, ka yei kyere Onyankopon: Me Dofa Yesu, Megye di se woyε Onyankopon, na wobeyεε onipa wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra m'abrabo mu na fa me bone kyε me, sεdεε εbeyε a menyε obra foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeboo. Boa me na menyε setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerε Kronkron no na wo ne Onyankopon nni nkommoo da biara! Yohane 3:16

22